



Mavito ya kokwana wa xisati

Xitsonga



Mmapadi Mametja


Mavito ya kokwana wa xisati

Yi tsariwile hi Mmapadi Mametja
Swifaniso swi dirowile hi Heidi-Kate Greeff



Xi hundzuluxeriwile hi Cohen Shipalana

N'wana u famba na kokwana wa xisati ekerekeni.
Ekerekeni kokwana wa mina wa xisati u vitaniwa
mufundhisi. Xana u nga swi tshemba leswi?
Kokwana wa mina wa xisati u na vito lerintshwa
– i mufundhisi! Kokwana wa mina
wa xisati u hlaya Bibeke a tlhela
a yimbelela na
nhlengeletano.




Mina na kokwana wa xisati hi suka ekerekeni kutani sweswi hi ya exikolweni. Exikolweni kokwana wa mina wa xisati u vitaniwa mudyondzisi. Xana u nga tshemba leswi? Kokwana wa mina wa xisati u na vito lerintshwa, i Mudyondzisi. Kokwana wa mina wa xisati u dyondzisa vadyondzi ku hlaya, na vona va tlhela va hlayela mudyondzisi wa vona.

$$2 + 5 =$$

$$1 + 4 =$$




Mina na kokwana wa xisati hi suka ejarateni ra xikolo kutani sweswi hi ya exitolo. Exitolo kokwana wa mina wa xisati u vuriwa muxavi. Xana u nga swi tshemba leswi? Kokwana wa mina wa xisati u na vito lerintshwa, i Muxavi. Kokwana wa mina wa xisati u xava swiwitsi, xinkwa, mugayo, xipinichi, nyama na matlhari ya tiya.



Mina na kokwana wa xisati hi suka exitolo kutani sweswi hi endzela kokwana Nkiyasi. Loko hi fika laha kokwana Nkiyasi a tshamaka kona, vito lerintshwa ra kokwana i Mungoma. Munghana wa kokwana u ri kokwana wa mina i mungoma hikuva loko o kala a ku mpfula yi ta na mundzuku, i ntiyiso ya na Wa swi kota ku vhumba vumundzuku.




Sweswi hi suka eka kokwana Nkiyasi hi ya emucatwini. Emucatwini kokwana wa mina wa xisati u vuriwa Xivunguvungu xa le mugangeni. Hi nkarhi wa mucato, kokwana wa mina wa xisati a ambarile rhoko ya xivunguvungu yo saseka swinene. Emucatwini wakwe u twiwile a ri karhi a byela vanhu leswaku hi yena nyeleti ya le mugangeni. Sweswi hi suka emucatwini hi tlhelela ekaya.



Loko hi ri karhi hi nghena emugangeni, un'wana na un'wana a vitana kokwana wa mina wa xisati Muakatiko. Rero i vito leri kokwana wa mina wa xisati a ri kumeke endzhaku kaloko a tshamela ku byela vamuganga leswaku vatswari vakwe hi vona vatshami vo sungula emugangeni walowo. Vana va sungurile ku yimbelela risimu va ku: “Muakatiko – muakatiko yexe wa ntiyiso se u vuyile ekaya”.




Kokwana wa mina wa xisati u le ku tsaleni ka tibuku hi mavito ya yena hinkwawo. Ndzi le ku hlayeni ka tibuku ta kokwana wa mina wa xisati. Loko ndzi ri ku hlayeni ndzi vonile vanghana va mina va ri ku tlangeni. Ndzi tekile xiboho xa ku veka tibuku ehansi kutani ndzi ya eka vanghana va mina.



Ndzi kombela ku pfuniwa! Xana ti kwihi tibuku ta kokwana wa mina wa xisati? Tibuku ta kokwana wa mina wa xisati ti nyamalarile. Ndzi kombela ku pfuniwa! Vanhu va yivile tibuku ta kokwana wa mina wa xisati.

Ndzi dinga mpfuno wa n'wina, vanhu va le ku tsutsumeni na tibuku ta kokwana wa mina wa xisati.



Kokwana wa mina wa xisati u hlundzukile,
A tshamela ro ndzi byela leswaku ku hlaya tibuku
a swi fambisani na ku tlanga. A ndzi fanele ndzi
yingisile kokwana wa mina wa xisati, sweswi
tibuku ti nyamalarile. Kokwana wa mina wa xisati
u ri ndzi fanele ku lava tibuku teto ndzi kondza
ndzi ti kuma.



A ndzi hlangahlangananile kutani ndzi teka xiboho xa ku khandziya ntshava ku kala ndzi lava no wa. Ndzi lo twa hiloko un'wana a ndzi khomile hi banti tanihi ndlela yo ndzi sirhelela ku va ndzi tivavisa. Ndzi halaharile kutani ndzi vona kokwana wa mina wa xisati a khomile tibuku letiya hinkwato ta tsevu. Hi vukarhanile, kambe kokwana wa mina wa xisati a tshikelela eka leswi a swi vuleke, leswaku ku fanele ku va na nkarhi wa ku hlaya na nkarhi wa ku tlanga.



SWIKHENSO

Yi tsariwile hi

Mmapadi Mametja

Swifaniso swi dirowile hi

Heidi-Kate Greeff

Muhleri 1

Pandelani Claudine Rambau

Muhleri 2

Isabel Seakamela

Muhleri 3

Irene Masemola

Mutumbuluxi

PixelPing Design

Muhundzuluxeri

Cohen Shipalana

Muhlerinkulu

Mafemani Baloyi



ISBN 978-0-638-00696-4



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

